

može se govoriti kao o dnevniku koji sadrži spisateljske vežbe i zadatke, u koji ona beleži događaje iz svakodnevice od budenja do povečerja. Naslovi su koncizni, svedeni na temu. Odmah je jasno o čemu se radi: trideset pričica o nestaćama i drugim neugodnostima, o cirukusu, o nosevima, o zarazama, o zakašnjenjima, o sapunskim operama, o zaboravnostima, o navici, o prijateljstvu, o vetrovima i roletnama, o praznicima, o Romima i o smrti. Nalik poznatim radio-časkanjima Porodice Jovanović.

Kako ovo nije komentar za Radio Beograd a knjiga Vesne Egerić nije sinopsis za Jovanoviće, moramo se pozavati uspostavljanjem književnih značenja i struktura.

Elementi pažljive kompozicije su tu: *ekspozicija* — dijalosko izlaganje; *argumentacija* — filovanje događajima iz života jedne porodice i, stim u vezi, *deskripcija* — karakteristično za prozu koja opaža samo pomoću čula, plus logičko zaključivanje i *narracija* po određenom rasporedu. Želi se postići pitka, komunikativna proza, bez disonanci. Ali tako se ostaje i bez konotacije koje bi bogatile njen jezik, pobudile čitalačku radozanosť i implicirale nove vrednosti i višesmiljenost. Sve je sinhronizovano do te mere da priča prelazi u dosad.

Koga još mogu da uzbuduju estetsko-moralne puke i kvazi-životna mudrovanja, tipa: »E, moj sine, odrastanje je dug i dosadan proces«, (str. 53.) »Priještost je nestala kada pojam«, (str. 7.) »Život nije cirkus, pa da ti bude stalno zanimljiv«, (str. 10.) »Ljubav je ipak zaraza, samo što nije prelazna, zaključio sam« i »Volela bih da vas boli kao što mene boli, onda biste shvatili«, (na str. 21) itd?

Tako eksplisitno izražavanje ima tenziju da bude i duhovito. Uglavnom ne uspeva. Primera je naprek: »Nema kafe, nema deterženta, nema mesa, a i za toata papir će izgleda da uvode porez na luksuz« (O nestaćama i drugim neugodnostima); »Ja sam imao prijatelja, ali su njega zvali DRUG. Ime mu je bilo Mile Deronja. Svi u razredu su ga zvali Serđa... Ko je ovaj bradonja? upita deda. Čarlos Darwin! Ima bradurinu kao četnik. I Isus Hrist je imao bradu, podseti majka dedu. Žato šu ga i razapeli na krst, reče deda. (O prijateljstvu). Za humor je, izgleda, zadužen deda koji ne ume da izgovori »s i zv, cinik, filozof iz dokolice: »Ma šta je to sreća? reče majka. Šreća je kad nema nešreće, reče deda. Premalo za duhovito stivo. Srodnje kolportaži, ograničenog književnog opsega, vrlo potrošenog modela pisanja i pričanja. Stvarnost je interpolirana, a takvim veštačkim umetanjem ne postiže se ni aktuelnoti ni angažman. Neubedljiv alibi za literarnog početnika.

Plus

»Radostan, svečan / Nezavršen«, poslednji stihovi iz knjige »Osnivanje grada«, pravi su atributi za Aleksandra Carića, mladog pesnika iz Novog Sada. Knjiga kojom je startovalo implicitna poetski talentat i iskustvo, semiotički otencijal i duhovnost, umesto sentimentalnosti i ispravnosti (tih čestih početničkih grešaka), čak i u temama koje su ljubavne, sasvim lične, intimne. Pesme su osmisljene i objedinjene ne samo na tematsko-formalnom planu, već po nekoj unutrašnjoj uzbudenosti, ironičnom posmatranju i istinskom traganju za poetskom suština.

Najsnažnije poetsko dejstvo Carić postiže u ciklusu o Umržu i Strhi, pažljivim leksičkim odabiru, neobičnim metaforama, igrama reči: lice od brašna, pod haljinama šumskih časnika, trpezarija od ušiju hleba, kormorani usne čigre, mleko koje kaple iz laktova, Umrž, Strha, kopriva, kornjača, školjka, koplja, drhtaji imele, šumske stepenice, trska, sestrica jednoroga, šumski klučar, sedmo prenočište, Bumabia, Saselj, Mžehara i Prprha, zdelica, mlečna zvona, miševi, leptiri, device . . .

Inače, Cariću je bliska jezička impermamencija: neuobičajenim sintaktičkim kombinacijama, naglošću pesničkih slika, spojem spekulacije i proživenosti — postiže efekte kojima ubedljivo i izražajno podvlači svoju stvaralačku osobnost.

Još više

U poeziji Stojana Jankovića (rođen 1963. u Novom Sadu) najviše je heterogenosti postmodernističkog senzibiliteta, na kojmu sam insistirao u uvodu.

Nije ni čudno što Janković, koji se uspešno bavi slikarstvom, preferira kolaž, jedan od najpraktičnijih postupaka novatorske umetnosti koji i kod ovog mlađog pesnika rezultuje zanimljivim učincima. Uz ovaj, ne samo postmodernistički postupak, još je nekoliko na tragu »definensi« o postmodernizmu Ihaba Hasana. Mogli bi se pronaći primjeri indeterminacije, dekanonizacije, paralogije, parabaze . . . U »Prebrzim jevandelijima« Stojana Jankovića prisutna su smisao premeštanja, izrugivanja i revidiranja uobičajenih predstava, bliska paradoksu, skakanje s jednog predmeta na drugi. Janković nastoji da opšti kroz simbole lišavajući ih kako religijske, svetovne zaštite, tako i književno-teorijske zasnovanosti. To su, naravno, samo pokušaji. Artikulacija tištine, vrhunska imanencija i uspostavljanje Absoluta najvećim pesnicima nije polazilo za stihom.

Pretenzije mlađog pesnika nisu tako velike, tim su stihovi (u kojima je više metonimija, nego metafora; više suprotnosti i slučajnosti, nego parataktičnosti, uporedjivanja i namere) prijemljiviji modernom čitaocu.

Janković je primerenija *poetika sanjarije* Gastona Bašlara, romantičarski ego (i pored izuzetaka samo-bezličenja) koji se u postmodernizmu najčešće »potiskuje ili dispergira« (Hasan) a vrlo retko »uznastoji obnoviti«. Iako ponekad teži *samo-refleksiji*, Jankoviću su draža »eterična stanja« snovi. On je »sanjar reči«. U stihovima, kao u snovima, »gubi svoje bicē«, pronalazi zaštitu. Njima pravda svoju imaginaciju, svoju nevinost. Ima »svjeće amalije: reči« (Henri Bosco), vredne pesme, ako što su: Pregreni Narcis, Nervozni glečer, Gvozdena uspavanka, Otac, Krštenje smaragdne bebe. Umesto argumentacije prethodnih iskaza citiram Bašlara: »I šta je lijepa pjesma ako ne retuširano ludilo? Malo poetskog reda nametnutog abnormalnim slikama? Održavanje intelektualne umjerenosti u potrebi — ipak intenzivno — imaginarnih droga. Sanjarije, lude sanjarije, upravljaju životom.«

I zato su »Prebrza jevandelija« najbolja knjiga u novom kolu matičnih prvih knjiga, a prvi poetski aduti Stojana Jankovića i Aleksandra Carića jedini koji zavređuju čitalačku i kritičarsku percepciju, potencijski preskromnoj ovogodišnjoj poetskoj produkciji.

sanih poetskih obzora. Fragmenti njegovih pjesama, katkad, intenzivno odzvanjuju liričnim, čak intimističkim notama. Ostaje da se vidi kako će dalje evoluirati ovakav, na prvi pogled anahron angažman pjesnika.

Gоворити о knjizi PREBRZA JEVANDELJA Stojana Jankovića čini mi se znači говорити о odsustvu bilo kojeg vida »poetičke mehanike«. Pjesme ovog autora se optimaju receptivnoj aparaturi čitaoca, hermeneutičkoj aparaturi kritičara a očigledno se ponekad prelivaju preko okvira i samih namjera pisca. Janković se ne plasi stihi. »Prejaka reč« je kod njega upravo ona najbolja riječ. Arhitektonika stihovanih nizova je uvijek drugačija i nepredvidiva. U duhu toga, može se reći da su oni fasadni elementi barokne fisionomije — dakle nakićeni u vizuelnom i akustičnom smislu i to bez negativnih konotacija. Shodno tome mogla bi se unijeti ispravka u podnaslov knjige, te reći da su ovo »pesme (sačinjene) od boje, bubnja i radosti«, bez potičinjavaju uvrježenim pravilima o organizaciji moderne pjesničke tvorine.

Cini mi se da bi ove dvije knjige bilo zanimljivo posmatrati i kroz jedan uzajamni, komparativno-paraleistički odnos. Ali ne zato što je riječ o sličnim poetičkim matricama, već suprotno tome, upravo zato što su na sasvim različite načine u većini aspekata svog postojanja dobre knjige. No da bi neki bitni stvaralački etimoni ovih autora došli na svoje mjesto, valjalo bi na početku razlučiti ono istinski zrelo i zaokruženo u njihovim knjigama od onoga što još uvijek opstojava kao danak napipavanjima i neispisanosti.

Rekao bih da se Carić ponajbolje pronalazi u formama koje na prvo vidjenje djeluju razvучeno, krupno. No upravo ta širina, koja ne obavezuje ovom autoru stvara sve uslove za razmahivanje i formiranje stihovanih nizova potpuno samosvojne fisionomije. Nasuprot tome, Janković kada se upusti u sličan manir očigledno gubi kontrolu i sve konstitutivne elemente ne uspijeva da objedini u valjanu cjelinu. Izvjesni segmenti takvih pjesama nesumnjivo imaju svoj naboј (izdvojeni) ali posmatrani kao jedinice koje bi trebalo biti službi jedne veće poetske forme, oni se ne pokazuju kao funkcionalni. U kontekstu govora, o najjednostavnije rečeno dugackim pjesmama ove dvojice autora ja јu apostrofirati one najbolje Carićeve i one Jankovićeve u kojima se on ne ostvaruje u potpunosti; dakle, riječ je o Carićevim pjesmama »Tamo gde se dogodilo«, »Prvi, drugi i večni sad znaš«, ciklus »Evropa«, »Oprobani način« i Jankovićevim »Krštenje smaragdne bebe«, »Tečni tragovi«, »Smrt«, »Duh vremena«.

Kao posebno vrijednu, možda i najoriginalniju Carićevu pjesmu izdvojio bih onu ispod naslova »Tamo gde se dogodilo«. Jedna pjesma koja »teče«, formirana od finih vezivnih tkiva, bez okoštalih i pročitanih mjestra.

U smislu govora o tamnijim stranama Jankovićevog stvaralačkog opusa, naveću još jednu stavku. Riječ je o refleksijama nekih uticaja koji se ne prelaju na pravi način, i ne mogu biti okarakterisani kao pozitivni. Najindikativnije u pjesmi »Rešeto mropomazanih golubova«, koja se ne da čitati bez prisjećanja na dobro poznate Celanove stihove iz »Fuće smrti«.

Na svu sreću sjajnih strana Jankovićevog pjesništva je mnogo više. Njegova forma je ona, uslovno rečeno »uobičajena«. Dakle, ni suviše kratka ni dugačka. Nasuprot Cariću koji stihovima te vrste djeluje stješnjen, sputan, nedoranen, (vidljivo u ciklusu »Umrž i strha«) Janković kroz njih upravo eksplodira svojom pjesničkom energijom, u takvim uslovima neophodno zgusnutom. Rezultat su stihovi koji općinjavaju nizovima, čini mi se, nevidenih inovativnih angažmana. Pri tom mislim na sledeće pjesme: »Istopljeni narcisi«, »Crtež koji kapfe«, »Pokajnica«, »Ono ostalo je«, »Zootrop«, »Otac«, »Jedna slika« i »Posvetka«.

Ono u čemu se ova dva autora dodiruju je već spomenut pozitivan odnos spram jedne patinaste, lirske dimenzije stihova koja u sadejstvu sa nekim postmodernističkim orientacijama formira krajnje prijemčiv i zahvalan poetski poligon.

Rezimirajmo kratko — riječ je o dvjema knjigama vrijednim svake pažnje.

naznake lirskog

Aleksandar Carić: OSNIVANJE GRADOVA
Stojan Janković: PREBRZA JEVANDELJA »Matica srpska« 1987. god. Novi Sad

saša radonjić

Dvije, bez svake sumnje najzanimljivije i najvrijednije pjesničke knjige iz ovogodišnjeg kola Maticine edicije su prvenci Aleksandra Carića — OSNIVANJE GRADOVA i Stojana Jankovića — PREBRZA JEVANDELJA.

U podnaslovu knjige OSNIVANJE GRADOVA stoji naznaka »šest ciklusa pesama«; kao uput za pravilno čitanje veoma promišljeno određenje, a gledano sa stanovišta organizacije grade u knjizi i neophodno. Naime, riječ je o šest cjelina koje bitnije međusobno ne korespondiraju. Čak bi se moglo reći

da u nekim dimenzijama bivaju i teško pomirljive. No, sa obzirom da je Carić jasno naznačio da njegova knjiga predstavlja skup autohtonih ciklusa mnogo više no knjigu projekat, ili pak zbirku pjesama, ova činjenica se ne može upotrebiti kao protivteg u kontekstu razglabljanja o pjesničkom umjeću ovog autora.

A da je to umjeće veliko i u spredi sa nesumnjivim talentom otjelotvoreno na pravi način, najbolje svjedoče ciklusi »Bili smo dobri momci«, »Evropa« i »Ad hymnos ad cantus«.

Ono što posebno iznenađuje kod Carića, sa obzirom na njegovu generacijsku pripadnost, je izrazito pozitivan odnos spram nekih tradicijski izdetermini-